

**«Күн сардангалара» бэлэмнэний бөлөх
санга дьыллаабы утреннигын сценарийа**

1-кы Ыытааччы:

Саргылаах Санга дьыл

Салаллан кэллэ дии!

Кэрэчээн харыйа

Кэһиилээх эбит дии

2-ис Ыытааччы: Оҕолоор, сылы быһа кэтэспит үөрүүлээх күммүт дьэ үүннэ, Билигин бу аптаах чаһыбыт уон икки чаһы оҕустабына санга сылга үктэнэбит, эргэ дьылбыт кэннибитигэр хаалар!

1-кы Ыытааччы: Ол гынан баран чаһыбыт циферблатыгар туох эрэ тийбэт курдук дии, оҕолоор, көрүн эрэ

Оҕолор чаһы циферблатыгар сыыппаралара суохтар диэн санааба кэллэр.

Ол кэмнэ уот умуллар, кутталлаах музыка тыаһыыр. Малефицинта киирэн кэлэр.

Малефицинта: Миигин наар бырааһынньыктан матараллар! Артур король кыһа Аврора төрөөбүт малааһыныгар барыларын ыңырбыта, миигин эрэ ыңырбатах этэ! Эһиги эмиэ киэргэммикит аҕай дии, бырааһынньыктаары мустубуккут аҕай дии, эмиэ миигин ыңырбатаххыт!!!

Итинник буоллабына эһиги эмиэ бырааһынньыктан матын! Чаһыгыт сыыппараларын барытын буллаххытына эрэ Санга дьылгыт үүнүө. Тымныы Кырдыаҕаскыт кэлиэ суоҕа, суолун мин муннардым, подарога суох хаалын! Ha-ha-haaaa!!!

Тахсан барар

1-кы Ыытааччы: Хайдах гынабыт оҕолоор, аптаах сыыппараларбытын хайдах булабыт?

Снеговик-Почтовик киирэр, почта дьааһыгын тутта сылдьар.

2-ис Ыытааччы: Хаар киһи сурук аҕалбыт, аабыабын эрэ.

«Тапталлаах оҕолорум, “Күн сардангалара” бэлэмнэнии бөлөх иитиллээччилэрэ!»

Мин эһиэхэ кэһиилэрбин аҕалан иһэн, Малефицинта албаһыгар түбэһэн, суолбун сүтэрэн кэбистим. Кытаатын оҕолорум, мин эһиэхэ эрэнэбин, Малефицинта моһоллорун туораангыт чаһы сыыппараларын барытын буллаххытына санга сулус төрөөн сьдбаайыаба, оччоҕо мин суолбун булан, эһиэхэ кэлиэм. Бастакы подказка – хаар шариктар»

1-кы Ыытааччы: Чэйин эрэ оҕолоор, Хаар киһи хаар шариктары аҕалбыт, хайдах сатыыргытынан бу шариктары алдьатын, туох буолара көстөн иһиэбэ

Игра «Лопай шарик» бастакы сыыппараны шарик иһиттэн буланнар чаһыларыгар илэллэр

2-ис Үытааччы: оҗолоор, Хаар киһиэхэ хоһооммутун бэлэхтиэххэ, Инееса уонна Роберт хобоон ааҗахтара.

Хаар кьи махтанар, уулаары гынным диэн ыксаан барар.

Ааны тонсуйаллар, 1кы ытааччы тахсан сундучок тутан киирэр.

- Сэттэ гномнартан соруудах кэлбит, оҗолоор, бу сундучогу толору күндү таастары булан толордохпутуна көмөлөһөллөр үһү, аптаах сыыпарабытын буларбытыгар. Белоснежка, принц Фердинанд, эрэллээх доҗотторгутун кытта тахсын эрэ, күндү таастары көрдүү барыаххыт

Оонньуу: «Собери камни»

Шкатулка түгэбиттэн сыыппара булан чаһыга шиллэлэр.

Настя, Валерий, Уйгулаана, Антон хоһоон ааҗаллар.

2-ис Үытааччы: Уой, миэхэ Атлантической океантан Ариэль аҗата **Тритон** эрийэр.

Ноутбукка Тритон көстөр, оҗолору кытта кэпсэтэр.

- Дорооболорун оҗолоор, мин соруудахпын толорун эрэ: көрүн тулабытын, аквариум баар буолуохтаах, иһигэр сымыт баар, ол сымыты аквариумна илиигитин укупка, илиигитин илиппэккэ сатаан ыллаххытына, көрдүүргүтүн булуоххут

1-кы Үытааччы: оҗолоор, хайдах гынан аквариумтан шаригы ылабыт, арай уу тутан көрдөххө?

Аквариумтан шаригы ылыы. Шарик ыттан сыыппара тахсар, чаһыга шиллэлэр

Айтал, Лана, Арсен, Саина хоһоон ааҗаллар.

Үрыа “Салааска”

Цветомузыка холбонор, уот умуллар, **Джинн** киирэн кэлэр:

- Миигин биллигит дуо оҗолоор? Мин джиммын, мин хаһаайыммын Аладдины көрдүү сылдыбын. О, мой господин, туохтан санаарҗаатын? Мин көмөлөһүөм.

Оонньуу оонньотон сыыппараны таһаарар

Айына, Арчын, Туяра, Тема хоһооннорун ааҗаллар

Хос иһиттэн **Чудовище** хаһыта иһиллэр:

- Ким мин сибэккибин ылла?! Мин сибэкким тиһэх лепестога сиргэ түстэбинэ мин өлөбүн! Мин розабын буларга карта көмөлөһүө, көрдөөн картаны...

Оҗолор көрдөөн, колбалаах розаны булаллар.

- Баһыбаларын, үтүө санаалаах оҗолор, розам анныгар туох эрэ сыыппарата баар этэ, баҗар эһиэхэ наада буолуо.

Сыыппараны буланнар чаһыга шиллэлэр.

Вальс.

Сюзи, Арчылан, Алиана, Алмаз хоһоон аабаллар.

2-ис Ыытааччы: оҕолоор, бу башня үрдүгэр туох баара буолуой?
Рапунцель башнятыгар хайдах тахсаллар этэй?

«Заплети косички» оонньуу. Өрүллүбүт баттахтарын холбуу туттаран
башня үрдүгэр тириэрдэллэр, онтон
сыыппара булан чабыга иллэллэр.

2-ис Ыытааччы: Урааа!!! Бүтэник сыыппарабытын буллубут, циферблатпыт
туолла. Ол аата сана сулус халлаанга сыдыайдаҕа, Тымныы оҕонньорбут
Хаарчаанатынаан кэлэр буоллулар.

Чэйин, үнкүүлүөбүн!

*Флешмоб «Белоснежка и месь гномов» киинэ финальной музыкатынан Фей
Петровна үнкүүлэтэр*

1-кы Ыытааччы: Истин эрэ оҕолоор, торуоска тоһургуур, ол аата ким иһэрэ
буолуой?

Тымныы Оҕонньор Хаарчааналыын киирэллэр

Аһар тыаллыын аргыстаһан, тонгуу хаардары кэһэн, араас моһоллору көрсөн
да буоллар оҕолорбутугар дьэ кэллибит!

Кэпсээн, төһө улааттыгыт, тугу биллигит-көрдүгүт, ийэбит-аҕабыт,
иитээччилэргит тылларын төһө иһиттигит?

Бары бэрээдэктээхтик сырыттыгыт дуо?

2-ис Ыытааччы: оҕолорбут улаатаннар, быйыл көмөлөрө элбэх, өссө
Малефичента моһоллорун туораан, чаһыбыт сыыппараларын барытын
бэйэлэрэ буллулар, Сана дьыл үүнэрин түстээтилэр.

Хаарчаана: Эһээ, оҕолорбут харыйалара уота суох эбит дии, үөрүүлэрин
үксэтэн уматабын дуо, уотун. Биир, икки, үс – харыйа уота умай!

Ырыа: “Харыйа”

Сандаара уонна Тимур хоһоон аабаллар

Чэйин эрэ оҕолор, хороходка туруобун

Тымныы Оҕонньор: Оҕолорбор кэһиилээх кэлбитим эбээт, киллэринг эрэ!

Бэлэхтэри түңэтии

Барар кэммит кэллэ, оҕолорум улаатан оскуолаҕа бараргыт чугаһаабыт эбит,
эһиил эһигини көрсө оскуолаҕа кэлиэхпит, сизэмминээн Хаарчааналыын.

Тымныы Оҕонньору, Хаарчаананы атаарыы, хаартыскаҕа түһэрии